

TEHNIČKI LIST 03.01.55 - BIH UNUTRAŠNJE ZIDNE BOJE

JUPOL Latex transparent

unutrašnji transparentni zidni premaz

1. Opis, upotreba

JUPOL Latex transparent je unutrašnji premaz, proizveden na bazi vodene disperzije modernih polimernih veziva, koji je namijenjen dodatnoj zaštiti dekorativno obrađenih zidnih i stropnih površina u stambenim objektima, koje su prethodno bojene sa disperzijskom bojom JUPOL Classic ili bilo kojom drugom, koja je slične ili više kvalitete. Izgled suhog filma je transparentan sa polumat sjajem. Odlikuje ga visoka paropropusnost, perivost, nizak sadržaj lako isparivih organskih tvari, ne sadrži omekšivače i teške metale. Jednostavan je za nanošenje, jer blago »kremasta« konzistentnost smanjuje kapanje, curenje i špricanje. Premaz možemo koristiti i u kombinaciji sa dekorativnim efektim šljokicama.

2. Način pakovanja

Plastične kante od 2 i 5 l

3. Tehnički podaci

gustoća (kg/dm ³)		1,03
HOS (VOC) sadržaj lako isparivih organskih tvari (g/l)		<1 zahtjev EU VOC – kategorija A/a (od 01.01.2010): <30
vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 % (sati)	suho na dodir	~3
osobine	klasifikacija prema EN 13300	otpornost na mokro trljanje
		moć pokrivanja
		sjaj
	paropropusnost EN ISO 7783-2	koeficijent μ (-)
		vrijednost Sd (d = 100 μm) (m)
		otporan, razred 1
		transparentan
		mat
		<100
		<0,03 razred I (visoka paropropusnost)

Glavni sastojci: akrilatno vezivo, asocijativni zgušnjivači, voda. Premaz postiže finalne fizikalno-hemijske osobine nakon mjesec dana.

4. Priprema podloge

Podloga neka bude tvrda, suha i čista – bez slabo vezanih dijelova, praha, ostataka oplatnih ulja, masti i druge prljavštine.

Novo ugrađene maltere i mase za izravnavanje u normalnim uslovima (T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %) sušimo odnosno ostavimo najmanje 1 dan za svaki mm debljine, a za betonske podloge vrijeme sušenja je minimalno jedan mjesec. Sa već obojenih površina odstranimo sve u vodi brzo rastvorive nanose boja, te slojeve s uljanim bojama,

lakovima ili emajlom. Zidnom plijesni zaražene površine prije bojenja obavezno dezinficiramo.

U slučaju upotrebe za dodatnu zaštitu dekorativno obrađenih površina:

Prije prvog apliciranja podlogu obojimo u dva sloja bojom JUPOL Classic, špricanjem ili dugodlakim krznem ili tekstilnim molerskim valjkom (dužina dlaka odnosno niti je ~16 - 20 mm).

U slučaju upotrebe u kombinaciji sa dekorativnim efektnim šljokicama Crystals:

Prije prvog apliciranja podlogu obojimo u dva sloja bojom JUPOL Trend, JUPOL Junior ili JUPOL Gold (u željenoj nijansi), špricanjem ili dugodlakim krznem ili tekstilnim molerskim valjkom (dužina dlaka odnosno niti je ~10 mm).

Okvirna odnosno prosječna potrošnja (u zavisnosti od moći upijanja i hrapavosti podloge):

JUPOL Classic	~150-190 ml/m ² za dvoslojni nanos (u zavisnosti od moći upijanja i hrapavosti podloge)
JUPOL Trend	~80-100 ml/m ² za jednoslojni nanos (u zavisnosti od moći upijanja i hrapavosti podloge)
JUPOL Trend	~160-190 ml/m ² za dvoslojni nanos (u zavisnosti od moći upijanja i hrapavosti podloge)
JUPOL Gold	~125 ml/m ² ((intenzivne nijanse) – 190 ml/m ² (bijela i svijetle nijanse) za dvoslojni nanos (u zavisnosti od moći upijanja i hrapavosti podloge)

5. Priprema premaza

Posebna priprema premaza prije upotrebe obično nije potrebna, a ako se je tokom transporta ili dužeg skladištenja na površini izdvojila rjeđa tekućina, samo ga dobro promiješamo.

Premaz različitih proizvodnih serija odnosno različitih datuma proizvodnje, koji nam je potreban za premaz finalne zidne površine, u dovoljno velikoj posudi egaliziramo. Za velike površine, kada na takav način tehnički nije moguće osigurati dovoljne količine premaza niti za jednoslojni nanos, u egalizacijskoj posudi pomiješamo najprije boju iz najmanje tri kantice. Kada potrošimo jednu trećinu tako pripremljenog premaza, u egalizacijsku posudu dolijemo novi premaz, te ga s preostalom u posudi dobro promiješamo, itd.

Bilo kakvo „popravljanje“ premaza tokom apliciranja (dodavanje sredstava za nijansiranje, razrjeđivanje, i sl.) nije dozvoljeno. Količine premaza, koje su nam potrebne za premazivanje pojedinačnih ploha, izračunamo ili procijenimo iz površine tih ploha i podataka o prosječnoj potrošnji, a u specifičnim slučajevima potrošnju određujemo mjerenjem na dovoljno velikoj testnoj plohi

U slučaju upotrebe u kombinaciji sa dekorativnim efektnim šljokicama, polovinu doze iste uz stalno miješanje dodamo na pakovanje od 2 l, odnosno jednu dozu na pakovanje od 5 l JUPOLA Latex transparent.

6. Nanošenje premaza

U slučaju upotrebe za dodatnu zaštitu dekorativno obrađenih površina, premaz nanosimo valjkom JUPOL Classic ili odgovarajućim kratkodlakim molerskim valjkom (dužina dlaka odnosno niti je približno 16 - 20 mm; a upotrebljivo je prirodno i vještačko krzno, odnosno tekstilne obloge od različitih sintetičkih niti - poliamid, dralon, vestan, nylon, perlon ili poliester).

U slučaju upotrebe u kombinaciji sa dekorativnim efektnim šljokicama Crystals, premaz nanosimo valjkom JUPOL Trend ili odgovarajućim kratkodlakim molerskim valjkom (dužina dlaka odnosno niti je približno 10 mm; a upotrebljivo je prirodno i vještačko krzno, odnosno tekstilne obloge od različitih sintetičkih niti - poliamid, dralon, vestan, nylon, perlon ili poliester).

Pojedinačnu zidnu površinu premazujemo bez prekida od jednog do drugog krajnjeg ruba. Za molerski valjak nedostupne površine (uglovi, čoškovi, žlijebovi uske špalete, i sl.) uvijek prve najprije obradimo, a koristimo odgovarajuće četke ili za date uslove prilagođene manje molerske valjke.

Nanošenje premaza je moguće samo u odgovarajućim vremenskim uslovima, odnosno u odgovarajućim mikroklimatskim uslovima: temperatura zraka i zidne površine neka bude od +5 °C do +35 °C, a relativna vlažnost zraka ne viša od 80 %.

Okvirna odnosno prosječna potrošnja:

JUPOL Latex transparent	~80-100 ml/m ² za jednoslojni nanos (u zavisnosti od moći upijanja i hrapavosti podloge)
-------------------------	---

Odmah nakon upotrebe, alat temeljito operemo vodom. Lopaticom za cijedenje boje ispraznimo valjak, a zatim alat odmah temeljito operemo vodom.

7. Zaštita na radu

Detaljnija uputstva u vezi rukovanja proizvodom, upotrebe lične zaštitne opreme, postupanja s otpadom, čišćenja alata, mjera za prvu pomoć, oznaka upozorenja, navoda upozorenja, komponenti koje određuju opasnost, izjava o opasnosti i sigurnosne izjave su navedeni u sigurnosnom listu proizvoda, koji možete pronaći na JUB-ovoj internet stranici ili ga možete zahtijevati od proizvođača ili od prodavača. Pri ugradnji proizvoda je potrebno uvažavati i uputstva i propise iz zaštite pri građevinskim, fasaderskim i molerskim poslovima.

8. Održavanje i obnavljanje premazanih površina

Obradene površine ne trebaju nikakvo posebno održavanje. Prašinu i drugu prljavštinu koja se nije primila za podlogu možemo pomesti ili usisati. Prašinu i fleke koji su se primili za podlogu odstranimo blagim trljanjem mokrom krpom ili spužvom namočenim u rastvor uobičajenih univerzalnih sredstava za čišćenje u domaćinstvu, a zatim površinu isperemo čistom vodom.

Na površinama sa kojih prljavštinu ili fleke na opisan način nije moguće odstraniti, obavimo obnavljajuće bojenje, na način kako je opisano u poglavlju »Priprema podloge« i »Nanošenje boje«. Osnovni premaz pri obnavljajućem bojenju obično nije potreban.

9. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog izlaganja suncu, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseca.

10. Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama i slovenačkim, evropskim i drugim standardima. Dostizanje deklarisanog odnosno propisanog nivoa kvalitete već više godina u JUB-u osigurava se uvedenim sistemom cjelovitoga upravljanja i kontrole kvalitete ISO 9001, koji obuhvata dnevno provjeravanje kvalitete u vlastitim laboratorijima, te na drugim nezavisnim stručnim ustanovama u Sloveniji i inostranstvu. U proizvodnji proizvoda strogo poštujemo slovenačke i evropske standarde na području zaštite okoliša i osiguranja zaštite zdravlja na radu, što dokazujemo certifikatima ISO 14001, ISO 50001 in ISO 45001.

11. Ostale informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu data su na osnovu naših iskustava i sa ciljem da se pri upotrebi proizvoda postizu optimalni rezultati. Za štetu prouzrokovanu radi pogrešnog odabira proizvoda, radi nepravilne upotrebe ili radi nekvalitetnog rada ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Nijansa boje može se razlikovati od tiska u ton karti, ukupna razlika boje ΔE_{2000} – određuje se u skladu sa ISO 7724/1-3 i prema matematičkom modelu CIE DE2000 – iznosi najviše 1,5. Za kontrolu je mjerodavan pravilno osušen nanos boje na testnu podlogu i standard predmetne nijanse, koja se čuva u TRC JUB d.o.o. Razlika u nijansi boje koja je posljedica neodgovarajućih radnih uslova, pripreme boje koja nije u skladu s uputstvima iz ovog tehničkog lista, ne uvažavanja pravila egalizacije, nanošenja na neodgovarajuće pripremljenu, previše ili premalo upijajuću, više ili manje hrapavu, na vlažnu ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjava i mijenja sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo na eventualne kasnije izmjene i dopune.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-039/20-čad, 08.12.2020

Uvoznik, zastupnik i distributer za BiH:

JUB d.o.o. Sarajevo

Vlakovo 3
71215 Blažuj
Bosna i Hercegovina
T: +387 33 692240
+387 33 692245
F: +387 33 692241
E: jub@jub.ba
www.jub.eu



ISO 9001	Q-159
ISO 14001	E-034
ISO 50001	En-024
ISO 45001	H-022



Proizvod je proizveden u organizaciji, koja je nosilac certifikata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 50001:2018, ISO 45001:2018